

t56_cat_4

(TMK5jUy2aqkG6iP1FeWJAPxXGFATeXxaR2h)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_cat_4 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_cat_4 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k19_cat_4 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $v11_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge ((v2_cat_1 X0) \wedge ((v3_cat_1 X0) \wedge ((v4_cat_1 X0) \wedge ((v5_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_4 X0) \wedge (l2_cat_4 X0)))))))))) \Rightarrow (v11_cat_1 (k19_cat_4 X0) X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_cat_4 X0) \Rightarrow (l1_cat_1 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge (l2_cat_4 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k19_cat_4 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge ((v2_cat_1 X0) \wedge ((v3_cat_1 X0) \wedge ((v4_cat_1 X0) \wedge ((v5_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_1 X0) \wedge (l1_cat_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((v11_cat_1 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k2_cat_1 X0 X1 X2 \neq k1_xboole_0) \wedge (\exists X3.(m1_cat_1 X3 X0 X1 X2) \wedge (\forall X4.(m1_cat_1 X4 X0 X1 X2) \Rightarrow (X3 = X4)))))))))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge ((v2_cat_1 X0) \wedge ((v3_cat_1 X0) \wedge ((v4_cat_1 X0) \wedge ((v5_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_4 X0) \wedge (l2_cat_4 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_cat_1 X0 (k19_cat_4 X0) X1 \neq k1_xboole_0))$$